

APPENDIX A.6

BAYFIELD COUNTY LAKES CLASSIFICATION SYSTEM

**Sec. 13-1-32 Inland Lake Classification and Shoreland Lot Development Requirements.**

(a) **Classification of Inland Lakes.**

(1) To achieve the following objectives the inland lakes of Bayfield County are classified as set forth in paragraph (2) into the following classes:

**Class 1 (Most Developed Lakes). Objectives:** Preserve and enhance water quality to provide conditions for recreational use and aesthetics; retain existing natural shorelines and encourage restoration; acknowledge a mix of natural and developed shorelines; protect or restore a self-sustaining local ecosystem capable of supporting diverse native flora and fauna; promote peace and quiet; balance public and riparian interests in recreational uses.

**Class 2 (Moderately Sensitive Lakes and Moderately Developed). Objectives:** Preserve and enhance water quality to provide conditions for recreational use and aesthetics; balance the current level of development with the sensitivity of these lakes to maintain and protect water quality; maintain and restore natural shoreline aesthetics and encourage restoration; identify and protect current natural and undeveloped areas; promote peace and quiet; protect or restore a self-sustaining local ecosystem capable of supporting diverse native flora and fauna; balance public and riparian interests in recreational uses.

**Class 3 (Most Sensitive Developed and Undeveloped Lakes). Objectives:** Maintain and protect water quality; protect or restore the natural/wild appearance of shorelines and lands visible from the water; promote a quiet and peaceful experience; protect or restore a self-sustaining local ecosystem capable of supporting diverse native flora and fauna; discourage commercial use.

(2) The lakes in each of the above classes are as follows:

**Class 1 Lakes**

<b>Lake Name</b>	<b>Location</b>	<b>Rank</b>
Atkins	19-44-5	14
Birch	4-44-9	13
Bony	4-44-9	15
Buskey Bay	28-47-8	14
Devils	16-44-9	14
Diamond	29-44-6	15

Eagle	3-46-8	14
Hart	27-47-8	13
Hilder	2-46-8	14
Lower Eau Claire	25-44-9	17
Middle Eau Claire	17-44-9	15
Millicent	28-47-8	15
Namekagon	10-43-6	15
Owen	14-44-7	14
Siskiwit	22-50-6	13
Swett	35-45-9	13
Trapper	27-44-6	13
Twin Bear	33-47-8	14
Upper Eau Claire	10-44-9	14

**Class 2 Lakes**

<b><i>Lake Name</i></b>	<b><i>Location</i></b>	<b><i>Rank</i></b>
Ahmeek	26-47-9	10
Angus	10-47-8	10
Balsam Pond	19-45-7	10
Bark Bay Slough	35-51-7	10
Bass	28-46-7	11
Bellevue	29-46-7	11
Bibon	29-50-8	10
Birch	22-45-5	10
Buffalo	35-43-5	10
Bullhead	8-46-7	10
Cable	12-43-8	12
Camp One	4-46-7	10
Camp Two	4-46-7	11
Chippewa	15-43-5	12
Cisco	21-45-7	10
Club	13-44-6	11
Coffee	24-44-5	10
Cranberry	34-44-6	11
Crystal	15-47-9	12
Crystal	32-44-6	10
Deep	14-47-9	10
Dells	27-43-5	10
Delta	7-46-7	12
Drummond	29-45-7	11
Duck	13-43-5	10
Ellison	30-45-9	11
Esox	21-45-7	10
Everett	18-46-7	11
Hammil	25-44-8	11

Hay	7-46-7	10
Hollibar	17-46-7	10
Iron River Flowage	12-47-9	10
Iron	24-47-9	12
Island	18-45-9	12
Jackman	33-48-8	10
Jackson	33-44-6	11
Kelly	26-45-9	10
Kern	27-46-7	10
Knotting	21-44-6	10
Little Hidden	1-44-7	10
Little Star	11-45-7	10
Long	2-47-8	11
Marengo	34-45-5	12
McCarry	28-47-8	12
Muskellunge	4-46-8	12

**Class 2 Lakes**

<b><i>Lake Name</i></b>	<b><i>Location</i></b>	<b><i>Rank</i></b>
Nymphia	14-45-7	10
Ole	27-43-8	11
Oriente Flowage	10-49-9	12
Overby	21-45-7	10
Perch	21-47-8	10
Perch	5-45-7	10
Pickerel	5-44-9	12
Pond	14-45-8	10
Porcupine	17-44-6	10
Richardson	23-47-9	10
Robinson	4-44-9	12
Rust Flowage	5-44-7	10
Ruth	31-47-8	11
Samoset	36-44-8	10
Sand Bar	20-45-9	12
Sawmill	9-46-7	10
Shunenberg	2-44-9	11
Smith	2-44-9	10
Spider	19-47-8	12
Spirit	12-46-8	11
Star	10-45-7	11
Tahkodah	34-44-7	11
Tars Pond	12-44-9	11
Tomahawk	20-45-9	10
Totogatic	32-43-8	12
White Bass	25-43-5	10
Wiley	1-43-8	11

**Class 3 Lakes**

<b><i>Lake Name</i></b>	<b><i>Location</i></b>	<b><i>Rank</i></b>
Adeline	7-44-6	8
Anderson	1-45-8	7
Anodanta	15-45-7	9
Armstrong	20-45-7	7
Arrowhead	16-45-7	8
Bailey	26-48-8	7
Barnes	24-44-9	9
Bass	13-44-7	8
Bass	16-47-9	8
Bass	24-44-6	9
Bass	33-44-7	9
Bass	33-47-8	7
Bass	6-45-9	7
Basswood	13-46-8	9
Bear Pond	1-45-8	8
Bear	6-46-7	8
Bearsdale Spring (lower)	8-44-8	6
Bearsdale Spring (lower)	8-44-8	6
Beaver House	2-47-8	8
Beaver	32-46-7	6
Bell	12-46-8	9
Big Brook	28-44-8	9
Bismark	19-47-8	9
Bladder	31-48-7	8
Blazer Creek Springs	34-44-5	8
Blue	7-45-9	8
Bog	2-46-8	6
Breakfast	7-45-9	8
Buck	19-47-7	7
Bufo	6-45-7	8
Bullhead	20-45-7	9
Bullhead	29-44-5	6
Camp Eleven	28-47-9	5
Camp Nine	8-45-8	7
Camp Two	6-46-8	8
Camp	20-44-8	7
Canthook	15-46-8	8
Carroll	20-47-9	7
Carson Pond	17-46-7	8
Casper	20-43-5	8
Castle Creek Springs	34-44-5	8
Cat	28-47-8	9
Claire	5-45-8	7
Clay Connor	8-45-7	8

Connor	14-44-7	8
--------	---------	---

**Class 3 Lakes**

<b><u>Lake Name</u></b>	<b><u>Location</u></b>	<b><u>Rank</u></b>
Cranberry	30-44-9	7
Cranberry	3-45-7	9
Crane	15-44-7	7
Crooked	26-47-8	8
Crystal	10-49-6	7
Dawn	9-43-8	8
De Champs Creek Spring	33-48-8	9
Deep	4-46-7	8
Deer	27-45-6	6
Dinner Camp	25-44-8	7
Dry Well	7-45-7	8
Ducetts	4-45-9	7
Duck	26-47-8	7
East Davis	11-44-6	8
East Eightmile	35-46-9	9
Egg	29-45-7	9
Eighteen Mile Creek Spring	18-44-6	7
Eko	36-49-6	7
Erick	34-47-9	8
Finger	32-47-7	9
Fire	5-47-8	7
Fish Creek Flowage	27-47-7	9
Fish Creek Spring	10-47-5	8
Five Island	34-47-8	7
Five	34-43-5	9
Flakefjord	5-45-7	6
Flynn	30-45-7	9
Flynn	3-46-8	9
Freibaurs	27-44-6	9
Frog	25-46-8	7
Fuller	33-43-8	7
George	18-45-9	9
Getsey	6-46-7	8
Ghost	20-43-5	9
Half Moon	17-47-8	8
Half Moon	24-44-8	7
Happles	9-46-8	8
Hay	18-45-9	7

A-6.5

Adopted by Bayfield County Board of Supervisors on March 25, 2003.

Heart	7-46-7	8
Henderson	33-45-9	8
Henry	1-43-8	8
Hicks	11-47-8	7

**Class 3 Lakes**

<b><u>Lake Name</u></b>	<b><u>Location</u></b>	<b><u>Rank</u></b>
Hobbs	3-47-8	7
Hoist	2-48-7	7
Holly	25-44-8	8
Honey	18-47-7	7
Horseshoe	13-48-7	6
Horseshoe	19-44-7	5
Hostrassers	14-47-9	8
Hyatt Spring	5-44-8	7
Idlewild	6-44-9	9
Inch	3-46-8	9
Indian	23-45-5	9
Island	24-47-8	7
Jesse	26-47-9	7
JoAnn	15-43-7	8
Johnson Spring	22-45-7	7
Johnson	2-47-8	9
Jones	22-47-9	5
Lamereau	6-45-8	7
Lee	12-45-8	8
Lemon	8-46-7	9
Lenawee	12-49-7	8
Lerche	22-43-8	7
Lester	1-46-8	9
Lindgren	21-47-9	7
Line	33-46-7	7
Little Bass	7-43-5	8
Little Island	21-45-9	7
Little Siskwit	22-50-6	9
Lizzy	15-44-6	8
Long	6-48-5	7
Loon	12-47-8	8
Lost	21-47-8	9
Louise	10-47-6	9
Lund	5-45-7	8
McCloud	31-43-5	9
McGinnis	24-48-6	7
Mimi	20-44-9	9
Mirror	16-45-7	7

Mirror	6-47-7	9
Moon	18-47-8	9
Moose	5-48-6	8
Motyka	32-44-7	6
Mountain	28-45-8	8
Mud Flat	6-46-7	7

**Class 3 Lakes**

<b><u>Lake Name</u></b>	<b><u>Location</u></b>	<b><u>Rank</u></b>
Mud	35-44-7	8
Mullenhoff	20-47-8	9
Muskie Springs	34-43-5	9
Mystery	6-46-7	8
Nancy	6-45-8	7
Nelson	18-45-7	9
Nokomis	30-47-7	7
Northeast	26-44-7	8
Ole	18-45-9	8
Olson	20-45-5	7
Osborn	33-45-6	9
Patsy	20-47-7	7
Perch	22-50-6	8
Peterson	16-47-8	9
Perry	17-43-7	8
Phantom	6-46-7	9
Physa	6-45-7	7
Picture	31-44-7	7
Pigeon	34-45-8	9
Pike	21-47-8	9
Pine	10-48-7	7
Pine	22-47-8	8
Planorbis	5-45-7	8
Pond	17-44-8	6
Porter	9-43-7	9
Pot	27-45-7	8
Preemption Creek Pond	11-44-6	8
Price	8-43-7	7
Priest	19-45-9	9
Rainbow	36-46-8	9
Rana	20-45-7	9
Range Line	36-43-5	8
Ree	28-44-6	8
Reynard	7-45-7	8
Rib	2-48-7	8
Rock	29-43-6	8
Roger	10-44-7	9

A-6.7

Adopted by Bayfield County Board of Supervisors on March 25, 2003.

Roger	30-47-8	8
Rosa	6-44-7	8
Russell	22-47-9	7
Ryberg	23-44-7	7
Sage	6-44-6	7
Sawdust	8-47-7	8
Shunenberg Springs	4-44-8	6
Siegal	22-44-6	8

**Class 3 Lakes**

<b><u>Lake Name</u></b>	<b><u>Location</u></b>	<b><u>Rank</u></b>
Silver Sack	26-48-8	9
Silver	9-46-8	9
Simpson	11-47-9	8
Siskiwit Springs	24-50-6	6
Sixteen	16-44-8	6
Smear	36-44-8	8
Southwest	31-44-6	6
Spider	22-47-7	9
Spring	11-47-9	8
Spring	32-43-6	8
Spruce	27-44-5	8
Square	22-46-8	7
Steckbaur	3-47-8	8
Steelhead	15-46-8	9
Stewart	18-44-7	8
Swede	12-46-8	9
Tank	11-43-6	8
Tank	20-45-6	5
Taylor	30-44-5	9
Tea Cup	29-46-7	9
Toothpick	31-47-7	7
Topside	12-47-8	6
Tower	25-46-8	9
Travers	6-45-8	7
Trout	4-46-8	8
Tub	32-47-7	8
Turtle	17-45-9	8
Twin (East)	36-49-6	7
Twin (North)	17-43-6	9
Twin (Northeast)	17-47-7	8
Twin (Northwest)	17-47-7	8
Twin (South)	20-43-6	7
Twin (Southwest)	17-47-7	8
Twin (West)	36-49-6	9



Twin	25-45-9	5
Two	19-46-7	8
Wabigon	13-45-8	8
Wanoka	20-47-7	8
Wentzel	13-47-8	7
West Davis	10-44-6	7
West Eightmile	34-46-9	7
West	14-46-8	6

**Class 3 Lakes**

<b><u>Lake Name</u></b>	<b><u>Location</u></b>	<b><u>Rank</u></b>
West	22-43-8	8
Wilderness	6-45-8	9
Wilipyro	36-44-8	8
Wishbone	8-45-7	7
Wolf	4-46-7	9
Wright	27-47-9	5

*UnNamed Lakes that have private lands bordering them.*

**Class 3 Lakes-UnNamed**

<b><u>Section</u></b>	<b><u>Location</u></b>	<b><u>Area</u></b>
SW $\frac{1}{4}$	23-43-5	4.6
SW $\frac{1}{4}$ -NE $\frac{1}{4}$ -NW $\frac{1}{4}$	21-43-6	3.0
NE $\frac{1}{4}$	23-43-6	5.5
NW $\frac{1}{4}$	23-43-6	7.5
NW $\frac{1}{4}$	3-43-7	29.1
SE $\frac{1}{4}$	5-43-7	6.3
NE $\frac{1}{4}$	16-43-7	11.7
SE $\frac{1}{4}$	16-43-7	19.6
NW $\frac{1}{4}$	25-43-7	2.8
NE $\frac{1}{4}$	1-43-8	13.8
SW $\frac{1}{4}$	1-43-8	2.2
NE $\frac{1}{4}$	5-43-8	2.0
SW $\frac{1}{4}$	9-43-8	4.5
NW $\frac{1}{4}$	10-43-8	6.0
NE $\frac{1}{4}$ -NW- $\frac{1}{4}$	12-43-8	8.4
NW $\frac{1}{4}$ -NW $\frac{1}{4}$	12-43-8	3.1
SE $\frac{1}{4}$ -NW $\frac{1}{4}$	12-43-8	2.1
NE $\frac{1}{4}$	14-43-8	3.6
SW $\frac{1}{4}$	14-43-8	4.7

NE <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	15-43-8	3.8
NE <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	22-43-8	2.9
SW <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	22-43-8	2.4
NE <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	24-43-8	2.0
SE <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	24-43-8	2.9
SW <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	35-43-8	10.6
SW <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	3-43-9	8.3

**Class 3 Lakes-UnNamed**

<b><u>Section</u></b>	<b><u>Location</u></b>	<b><u>Area</u></b>
NE <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	5-43-9	3.5
NW <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	19-44-5	11.2
NW <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	23-44-5	5.9
NW <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	16-44-6	8.6
NW <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	28-44-6	2.1
NE <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	7-44-7	5.2
SW <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	29-44-7	3.5
SW <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	30-44-7	2.0
SW <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -SE <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	30-44-7	2.4
SE <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -SE <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	30-44-7	2.7
NE <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	31-44-7	2.1
SW <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	23-44-8	3.8
SW <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -SE <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	24-44-8	2.3
SE <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	36-44-8	7.2
SW <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -SE <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	1-44-9	2.1
SE <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -SE <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	1-44-9	2.1
SW <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	13-44-9	3.0
NE <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	29-44-9	31.0
SE <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	31-44-9	2.3
SW <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	22-45-5	2.8
NE <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -SE <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	23-45-5	4.0
NW <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -SE <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	23-45-5	2.1
NE <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -SE <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	24-45-5	5.2
NW <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -SE <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	24-45-5	12.3
SW <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	27-45-5	8.2
NE <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	30-45-5	23.7
SW <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	32-45-5	3.9
SE <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	32-45-5	12.3
NW <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -NE <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	19-45-6	3.3
NE 1/4NE 1/4	19-45-6	5.1
NW <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -NW <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	19-45-6	10.5
SE <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	20-45-6	2.2
SW <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	28-45-6	4.2
SE <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	28-45-6	4.6

A-6.10

Adopted by Bayfield County Board of Supervisors on March 25, 2003.

NE <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	30-45-6	3.0
NE <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -NE <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	33-45-6	2.0
NW <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -NE <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	33-45-6	6.7
NW <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	33-45-6	2.8
NW <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -NW- <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -NW <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	36-45-6	3.5
SE <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -NW <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -NW <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	36-45-6	5.2
SE <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	24-45-8	8.2

**Class 3 Lakes-UnNamed**

<b><u>Section</u></b>	<b><u>Location</u></b>	<b><u>Area</u></b>
SW <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	34-45-8	2.9
SW <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	5-45-9	17.1
SW <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	7-45-9	3.6
NE <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	9-45-9	7.2
SW <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	17-45-9	2.0
NE <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	18-45-9	3.0
NE <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	19-45-9	10.8
NE <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -NE <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	20-45-9	9.5
SE <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -NE <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	20-45-9	10.5
NW <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	21-45-9	3.0
NE <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -NW <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	22-45-9	2.9
NW <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -NW <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	22-45-9	2.4
SW <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -SW <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	24-45-9	7.1
SE <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -SW <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	24-45-9	2.2
NW <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	25-45-9	2.8
NE <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	30-45-9	2.2
NW <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	35-45-9	4.3
SW <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -NE <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	36-45-9	2.1
SE <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -NE <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	36-45-9	2.7
SW <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	4-46-7	5.3
NE <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	6-46-7	4.5
NE <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	8-46-7	5.9
SE <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	9-46-7	10.9
NW <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	33-46-7	6.3
SW <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	33-46-7	3.7
SE <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	33-46-7	4.2
NE <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	1-46-8	8.7
SW <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	1-46-8	23.1
SE <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	1-46-8	2.8
NE <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	2-46-8	2.7
SE <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	2-46-8	3.8
SE <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	4-46-8	3.5
SW <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	9-46-8	3.8

SE <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	11-46-8	3.0
NW <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	13-46-8	6.2
SW <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	13-46-8	2.0
NE <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	14-46-8	3.1
NW <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	15-46-8	3.6
NW <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	34-46-9	8.7
NE <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	1-47-5	13.9
NW <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	1-47-5	22.8

**Class 3 Lakes-UnNamed**

<b><u>Section</u></b>	<b><u>Location</u></b>	<b><u>Area</u></b>
NW <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	18-47-5	4.1
NW <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	7-47-7	14.0
NW <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	19-47-7	8.9
NE <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -NE <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -NE <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	33-47-7	3.0
SW <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -NE <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -NE <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	33-47-7	3.3
NW <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	35-47-7	2.0
NE <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	2-47-8	13.9
SE <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	2-47-8	14.3
NW <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -SW <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -NE <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	7-47-8	2.4
SE <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	8-47-8	9.1
NW <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	12-47-8	3.8
NE <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	13-47-8	5.0
NE <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	17-47-8	2.0
SW <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	17-47-8	10.0
NW <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -SW <sup>1</sup> / <sub>4</sub> SE <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	17-47-8	2.8
SW <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -SW <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -SE <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	17-47-8	2.1
NW <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -SE <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -SE <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	17-47-8	2.0
SE <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	20-47-8	8.2
SE <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	23-47-8	3.8
NW <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -NW <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	25-47-8	4.9
SW <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -NW <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	25-47-8	4.4
NE <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	26-47-8	8.5
NE <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	27-47-8	2.3
NW <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	33-47-8	2.5
SE <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	33-47-8	5.8
NW <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -SW <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	35-47-8	4.7
SE <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -SW <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	35-47-8	2.7
SE <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	35-47-8	6.6
NE <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	7-47-9	4.8
SE <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	24-47-9	2.0
NE <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -SE <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	25-47-9	5.5
SW <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -SE <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	25-47-9	3.0
NW <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	28-47-9	3.2

NE <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	29-47-9	10.0
NE <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	35-48-5	3.2
NE <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	31-48-7	2.9
SW <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	35-48-8	4.6
NE <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	29-49-5	4.1

**Class 3 Lakes-Unnamed**

<b><u>Section</u></b>	<b><u>Location</u></b>	<b><u>Area</u></b>
SW <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	5-49-9	11.0
SW <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -SE <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	5-50-7	7.3
SE <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -SE <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	5-50-7	3.0
SE <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	20-50-8	20.2
SW <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	21-50-8	16.6
SE <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	7-51-3	3.0
NW <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	20-51-3	17.2
SE <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	29-52-4	2.6
SW <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	36-52-5	10.3

***Unnamed lakes surrounded by Public Lands***

**Class 3 Lakes-Unnamed**

<b><u>Section</u></b>	<b><u>Location</u></b>	<b><u>Area</u></b>
NW <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	3-43-5	2.4
SW <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	3-43-5	2.2
SW <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	22-43-5	4.8
SW <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	26-43-5	2.0
NE <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	30-43-5	2.4
NE <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	34-43-5	5.7
NW <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	18-43-6	2.9
NW <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	20-43-6	3.6
SE <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	27-43-6	4.2
SW <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -NW <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -SW <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	29-43-6	5.0
SW <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -SW <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	29-43-6	2.0

SE <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	29-43-6	2.1
NE <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	31-43-6	11.0
SW <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	31-43-6	4.4
SE <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	31-43-6	8.9
NW <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	32-43-6	9.0
SE <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	27-43-7	2.5
NE <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -NE <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	34-43-7	15.2
SW <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -NE <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	34-43-7	2.4
SE <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -NE <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	34-43-7	5.0
NW <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	29-44-5	10.1

**Class 3 Lakes-UnNamed**

<b><u>Section</u></b>	<b><u>Location</u></b>	<b><u>Area</u></b>
SW <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	29-44-5	2.3
NW <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	33-44-5	2.2
NW <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	14-44-6	4.9
SW <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	14-44-6	13.2
SE <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	15-44-6	2.0
NE <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	19-44-6	9.6
SW <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	2-44-7	2.9
SE <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	9-44-7	3.0
NE <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	11-44-7	2.2
SW <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	11-44-7	4.3
NW <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	12-44-7	5.7
NW <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	18-44-7	2.8
SW <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	18-44-7	2.5
SW <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	23-44-7	2.5
SE <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	23-44-7	10.1
SW <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	24-44-7	13.5
NW <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -SW <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -NE <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	25-44-7	2.1
SW <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -SW <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -NE <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	25-44-7	2.7
NW <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	25-44-7	9.5
SW <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	25-44-7	4.1
SE <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	26-44-7	3.5
NW <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	31-44-7	2.4
NW <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -NW <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	15-44-8	4.0
SW <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -NW <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	15-44-8	5.9
NE <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -SE <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	17-44-8	3.8
NW <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -SE <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	17-44-8	14.7
NE <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	20-44-8	7.6
NW <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	20-44-8	2.8
SE <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	20-44-8	3.8
NW <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	21-44-8	2.0
NW <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	36-44-8	2.3
SE <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	28-44-9	5.7

NW <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	3-45-7	6.5
NW <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	4-45-7	2.1
NE <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	5-45-7	3.2
NE <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -NW <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	5-45-7	8.6
NW <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -NW <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	5-45-7	2.7
SE <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -NW <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	5-45-7	2.8
NW <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	7-45-7	2.0
SE <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	8-45-7	16.6
SW <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	10-45-7	5.1

### **Class 3 Lakes-UnNamed**

<b><u>Section</u></b>	<b><u>Location</u></b>	<b><u>Area</u></b>
NW <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	16-45-7	6.3
NW <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	17-45-7	4.1
NE <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -NE <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	18-45-7	9.8
NW <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -NE <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	18-45-7	7.3
SW <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	18-45-7	6.0
NW <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	19-45-7	8.7
SW <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	20-45-7	2.5
SW <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	28-45-7	4.4
SE <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	30-45-7	2.3
SE <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	35-45-7	4.0
NW <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	36-45-7	7.2
SE <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	12-45-8	4.7
NE <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	14-45-8	2.9
NW <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	31-45-8	2.4
NW <sup>1</sup> / <sub>4</sub> SW <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	31-45-8	7.3
SW <sup>1</sup> / <sub>4</sub> SW <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	31-45-8	10.1
SW <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	34-45-8	2.0
SW <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	4-45-9	2.7
NW <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	8-45-9	6.1
NW <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	9-45-9	2.7
NW <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	12-45-9	2.5
NE <sup>1</sup> / <sub>4</sub> NE <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	16-45-9	3.3
SW <sup>1</sup> / <sub>4</sub> NE <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	16-45-9	7.3
NW <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	16-45-9	2.8
SE <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	17-45-9	7.5
NE <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	31-46-7	7.1
NW <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	6-46-8	5.2
SW <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	18-46-8	5.0
NW <sup>1</sup> / <sub>4</sub> NW <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	22-46-8	2.6
SW <sup>1</sup> / <sub>4</sub> NW <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	22-46-8	2.1
SE <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	23-46-8	2.3
NE <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	24-46-8	5.0

A-6.15

Adopted by Bayfield County Board of Supervisors on March 25, 2003.

SE ¼	24-46-8	2.5
SW ¼	36-46-8	3.0
NW ¼	4-46-9	2.8
NE ¼ NW ¼ SW ¼	4-46-9	21.6
SW ¼ NW ¼ SW ¼	4-46-9	8.6
SW ¼	27-46-9	4.0
NW ¼	5-47-7	3.7
NE ¼	6-47-7	5.3

### **Class 3 Lakes-UnNamed**

<b><u>Section</u></b>	<b><u>Location</u></b>	<b><u>Area</u></b>
NE ¼ NW ¼	6-47-7	3.0
NE ¼ SW ¼ NW ¼	6-47-7	2.4
SE ¼ SW ¼ NW ¼	6-47-7	3.5
NE ¼ SE ¼ NW ¼	6-47-7	2.5
SE ¼	6-47-7	10.1
SW ¼	17-47-7	3.6
SW ¼	18-47-7	6.6
SW ¼	27-47-7	4.9
NW ¼	32-47-7	3.2
SW ¼	33-47-7	2.3
NE ¼	1-47-8	2.6
SE ¼	1-47-8	2.5
NW ¼	9-47-8	2.1
NE ¼	11-47-8	14.0
NW ¼	12-47-8	7.5
NE ¼	24-47-8	7.7
SW ¼	24-47-8	2.3
SE ¼	24-47-8	8.4
NE ¼	26-47-8	5.1
NE ¼	32-47-8	11.2
NE ¼ SW ¼	32-47-8	2.3
NW ¼ SW ¼	32-47-8	16.1
NW ¼	8-47-9	9.9
SE ¼	18-47-9	2.1
SE ¼	19-47-9	2.0
NE ¼	20-47-9	2.0
SW ¼ NW ¼ SE ¼	20-47-9	4.0
SE ¼ NW ¼ SE ¼	20-47-9	3.0
SW ¼ SE ¼	20-47-9	3.3
SE ¼	21-47-9	4.5
NE ¼	22-47-9	3.2
SE ¼	22-47-9	2.0
SW ¼	23-47-9	5.0
NE ¼	28-47-9	3.2

A-6.16

Adopted by Bayfield County Board of Supervisors on March 25, 2003.



NW ¼	28-47-9	12.0
NW ¼ SW ¼	28-47-9	7.0
SW ¼ SW ¼	28-47-9	14.8
SE ¼ SW ¼	28-47-9	7.2
SE ¼	28-47-9	2.3
SE ¼	29-47-9	5.2
NE ¼	32-47-9	4.0

**Class 3 Lakes-UnNamed**

<u>Section</u>	<u>Location</u>	<u>Area</u>
NE ¼	33-47-9	9.3
SE ¼	33-47-9	6.0
NE ¼ NE ¼	34-47-9	4.5
SW ¼ NE ¼	34-47-9	2.5
NW ¼	34-47-9	3.0
NW ¼	35-47-9	2.3
SW ¼	5-48-6	3.5
NE ¼	12-48-6	3.5
SE ¼	19-48-6	2.7
SW ¼	10-48-7	2.2
NE ¼	12-48-7	3.4
NW ¼	14-48-7	2.3
SW ¼	30-48-7	11.7
SE ¼	31-48-7	9.2
NW ¼ NW ¼ NW ¼	32-48-7	4.8
SE ¼ NW ¼ NW ¼	32-48-7	10.3
NW ¼	25-48-8	2.1
NW ¼	34-48-8	6.1
SE ¼ NW ¼ NE ¼	35-48-8	2.6
SE ¼ NE ¼	35-48-8	2.8
SW ¼ SE ¼	35-48-8	3.6
SE ¼ SE ¼	35-48-8	2.5
NW ¼	36-48-8	6.3
NE ¼ SW ¼	36-48-8	8.4
SE ¼ SW ¼	36-48-8	11.1
SE ¼	36-49-6	9.7
NW ¼	7-50-5	5.3
NE ¼	32-51-6	15.1

- (3) **Reclassification.** Inland lakes [ and portions thereof with at least one-half mile of contiguous shoreline ] may be reclassified by amendment of Section 13-1-32(a)(2), containing the lake classification list, pursuant to this provision and in accordance with Section 59.69(5)(e) Wis. Stats.,

containing the statutory procedure for amending county zoning ordinances. A petition for reclassification to a more restrictive class should be based on one or more of the following factors and should list each and every such factor upon which it is based. The petitioner should be prepared to demonstrate to the zoning committee and county board that each factor listed in the petition does in fact exist with respect to the lake [ or portion thereof ] proposed to be reclassified:

a. **Water Quality**

1. The waterway is sensitive to phosphorous loading based on its physical characteristics.
2. Water quality is good to excellent based on average summer secchi disk readings.
3. Dense stands of aquatic macrophytes or algal blooms that impair ecological or recreational values are absent from the waterway.
4. Significant impacts of point or nonpoint source pollution are absent from the watershed.

b. **Environmental Significance**

1. The shoreline is largely natural or undeveloped shoreline or shorelands are designated wilderness, scientific or natural areas.
2. The watershed is largely natural or undisturbed.
3. There are unique visual features such as inlands, bluffs or expansive viewsheds.
4. There are important botanical features such as extensive wild rice beds, rare or endangered species or unique community assemblages.

c. **Fisheries Significance**

1. The waterway has the ability to support a cold water fishery.
2. There are excellent sport fish population levels.
3. There is a significant crop of sport fish of large/trophy size.

4. There is significant use by rare, endangered, threatened or watch list aquatic species.

d. **Wildlife and Recreational Significance.**

1. The waterway provides high quality, multiple use or unique recreational experiences.
2. There is significant waterfowl or furbearer production.
3. The waterway provides significant use by rare, endangered, threatened or watch list species.
4. The waterway provides significant migratory habitat for water birds.

(b) **Inland Lake Lot Requirements.**

- (1) Except as provided in Section 13-1-26, no land use permit shall be issued for a lot having frontage on a classified lake unless the lot meets the following minimum lot requirements, and except as provided in Section 13-1-22(a)(2), (5) and (6), Section 13-1-40, and paragraphs (2) and (3) below, any structure thereon shall meet the following minimum setback requirements for the class in which the lake is included:

<b>Lake Class</b>	<b>Class 1</b>	<b>Class 2</b>	<b>Class 3</b>
<b>Lot Size</b>	30,000 sq. ft.	60,000 sq. ft.	120,000 sq. ft.
<b>Shoreline Frontage</b>	150 ft.	200 ft.	300 ft.
<b>Lot Depth</b>	200 ft.	300 ft.	400 ft.
<b>Shoreline Setback</b>	75 ft.	75 ft.	100 ft.
<b>Shoreline Vegetation Protection Area</b>	50 ft.	50 ft.	75 ft.
<b>Side Yard Setback</b>	10' min/ 40' min total	20' min/ 50' min total	30' min/ 60' total

- (2) If the requirements of subparagraph a, b, c or d below are met, then a principal structure may be constructed at a minimum setback of 75 feet from a Class 3 lake if all other applicable provisions of this ordinance are complied with, provided that such structure shall be subject to Section 13-1-40(c)(4)d:
- a. If a shoreland lot which was legally created prior to December 12, 2000, is less than 150 feet in width, the minimum side yard setback for structures on such lot shall be the minimum side yard setback requirement which applied to such lot prior to December 12, 2000.
  - b. A land use permit for an accessory structure on the lot in question was obtained prior to December 12, 2000, and construction of such structure has been commenced within one year of the permit's date of issuance; and a land use permit for the principal structure has been obtained prior to December 12, 2001, and construction of said structure has been commenced within one year of the permit's date of issuance; or
  - c. A special use permit for shoreland grading on the lot in question was obtained prior to December 12, 2000, and grading has been commenced within one year of the permit's date of issuance; and a land use permit for the principal structure has been obtained prior to December 12, 2001, and construction of the structure has been commenced within one year of the permit's date of issuance.
  - d. A sanitary permit for a private sewage system on the lot in question was obtained prior to December 12, 2000, and construction of the system has been commenced within two years after the permit's date of issuance; and a land use permit for the principal structure has been obtained prior to December 12, 2001, and construction of the structure has been commenced within one year of the permit's date of issuance.
- (3) If, with respect to a lot subject to this section, any other provision of this ordinance requires a lot size, lot dimension, or setback greater than that required by this section, such stricter requirement shall apply to the lot.
- (c) **Lake Superior Lot Requirements.** Lots having frontage on Lake Superior and any improvements thereon shall be subject to the requirements applicable to lots on Class 1 lakes, except that if a lot has a bank or a bluff fronting the lake, the top of which is discernible due to evidence of erosion, (including but not limited to exposed rock), the required shoreline setback shall be 75 feet back from the top edge of the bank or bluff, and if a lot is located in an area of active or potential erosion designated on a map entitled Erosion Hazard Areas—Bayfield County, a greater setback may be required as determined by the Zoning Committee or its duly designated agent, based on projected shoreland recession rates.

- (d) **Lots on Rivers and Streams.** Lots adjoining or including rivers or streams shall meet the following or minimum requirements:

Lot Size	120,000	square feet
Shoreline Frontage	300	feet
Shoreline Setback	100	feet
Lot Depth	400	feet
Side Yard Setback	30 feet/60/feet total	
Shoreline Vegetation Protection Area	75	feet
View Corridor	30	feet

- (g) **Shoreland Lighting.**

- (1) All outdoor lighting on shoreland lots which is within 300 feet of the ordinary high water mark shall meet the following requirements:
- a. Lighting shall be controlled so as not to shine up into the sky or onto any neighboring property or onto navigable waters. This may be accomplished by use of fully shielded cut-off fixtures, directing light fixtures downward rather than upward, or by other similarly effective means.
  - b. Where lighting is for security purposes or to illuminate walkways, roadways, equipment yards or parking lots, only fully shielded cut-off style light fixtures shall be used.
  - c. All illuminated signs for commercial purposes visible from navigable waters shall be turned off between 11:00 p.m. and sunrise except that signs may be illuminated while the business facility is open to the public.
  - d. All forms of flashing, rotating, or moving lights shall be prohibited.
- (2) The above requirements shall apply immediately to all lighting installed after September 25, 2001, and must be complied with no later than September 25, 2006, with respect to any lighting in existence as of September 25, 2001.
- (3) The provisions of this subsection shall not apply to seasonal holiday lighting.

## **Sec. 14-1-21 Compliance.**

- (a) No person, firm, or corporation shall divide land for the purpose of sale, transfer, or development that creates one or more lots of less than five (5) acres, or of less

than nineteen (19) acres if a shoreland lot (as defined in Section 13-1-4(a)(62), without obtaining approval of the Zoning Committee and without complying with the provisions of this Chapter.

- (b) Where applicable, the subdivider shall also comply with the provisions of Ch. 236, Wis. Stats.; the rules of the Wisconsin Department of Commerce as they relate to private sewage systems; the rules of the Wisconsin Department of Transportation as they relate to safety of access and preservation of public interest concerns; and all other laws, regulations or requirements having appropriate authority.
- (c) Should any provision of this Chapter conflict with any other law, then the provisions of the more stringent requirement, regulation, restriction or limitation shall prevail.
- (d) No land use permit shall be issued, nor shall any construction activity commence on any lot requiring approval under this Chapter, until final lot division approval has been granted.

#### **Sec. 14-1-40 Survey Requirements.**

- (b) A certified survey map shall be prepared and recorded for all land divisions resulting in the creation of 1, 2, 3, or 4 lots of less than five (5) acres, or of any size if a shoreland lot (as defined in Section 13-1-4 (60)).